



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Den ne Bible Ka Fa Nsi Ho? — Fapem no · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Ka Ho

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Nsi ho — Bible Mu Nkyerekɛyere A Ɛye Fapem

ASEM A ƐFATA ANIMU

Yei ne fapem adesua no, na efi ho a ɔsomafo no fi ase: eyi ho no, momfa mmɔden nyinaa nsi. Mmɔdenbo ye ahoɔhare, ɔhaw a efi koma mu, ne anigyina. Kyerɛwsem no de nea ɔye mmɔdenbo ne onihawfo gyina afaɛnan, senea yebehwe wɔn akwan na yeanya nyansa. Nea ɔye mmɔdenbo nsa bedi tumi, na onihawfo de, wɔde no behye sɔtie ase. Nanso monhw

NSEM NKATA MMIƐNSA A NHWEHWEMU YI BƐYI ANO:

1. Nsɔhwe ne den, na ɔkwan ben so na Kyerɛwsem de nea ɔye nsi gyina nea ɔye akwadwoɔ anim?
2. Den na obi a ɔye nsi ɔye adwuma wɔ mu — na den na ɔhwehwe — kɔsi awiei?
3. Ɛdeɛn na nsi ano de ka gyidie ho, na ɛkwan ben so na wɔye adwene no fɔforɔ kɔsi se yeɛɛnya Kristo adwene?

HELAFO NSEMFIƐASEM TITIRIW

“**nsi**” — **G4710 spoude** — ntemntem, ɔhaw a efi komam, mmɔdemmo
nsentitiriw no — momfa mmɔdenbo nyinaa nka ho (2 Petro 1:5); mommo mmɔden mfa nsi mo fre ne mo yiye so dua (2 Petro 1:10)

“**akwadwo**” — **G3576 nothros** — slow, brebre
Ade a ense se nsi mmɔdemmofoɔ da so bio— monnye anihaw, na mmom monye wɔn a wɔdi bɔhye no adeɛ no akyi (Hebri 6:12)

“**ahɔɔden**” — **G703 arete** — ahɔɔden, ayeyi, mmapɔmuden
Nea nsi a mmɔdemmo de ka gyidi ho (2 Petro 1:5); saa asemfua koro no ara na wɔakyere ase se nkamfo wɔ 1 Petro 2:9 mu

“**anuonyam**” — **G1391 doxa** — animuonyam, ayeyi, anuonyam
Wafre yen kɔ animuonyam ne papaye mu (2 Petro 1:3)

“hwehwe mmødemmo so” — **G1567 ekzeteo** — pe akyi, hwehwe akyiri kwan

Ɔye akatuafo ma won a wøhwehwe no yiye (Hebrifo 11:6)

“Ɔhyew” — **G2204 zeo** — ma enye hyew, se ebehuru

Ɔye ɔɔ pa Honhom mu, ɔkyerekyerɛ Awurade nsem no mu nsi (Asomafo No Nnwuma 18:25)

“nkwaeeɔfo” — **G342 anakainosis** — ye ade foforo, sesa ma eye foforo

Wønsakra wo ɔdwene no ntim so (Romafo 12:2)

“adwene” — **G3563 nous** — adwene, ntease

yewo Kristo adwene (1 Korintofo 2:16)

“Adwenemhaw” — **G4995 sophronismos** — adwene a eye pe

enye ehu honhom, na mmom tumi ne ɔɔ ne adwenemtew honhom (2 Timoteo 1:7)

HEBREW NSEMFUA

“nsiyɛfo” — **H2742 charuts** — siten; ɔyi ho adwinnade; sikakɔkɔ pa; gyinaesi

Nsa a eye adwuma no bedi tumi (Mmebusem 12:24); onipa a ɔye nsi wo n'ahonya a esom bo (Mmebusem 12:27)

“akwadwo” — **H6102 atsel** — akwadwofo, dee ɔye nkakrankakra

Onihawfo kwan te se nsɔe ban (Mmebusem 15:19); saa asemfua koro no ara ne onihawfo—kɔ ntetea nkyen, wo onihawfo (Mmebusem 6:6)

“akwadwodwoen” — **H6103 atslah** — akwadwokyerɛfo nnwuma, adwumaye mu akwadworɔ

Esiane akwadworɔ dodoɔ enti na ɔdan no bu (Ɔsenkafo 10:18)

“hwehwe no nsi ano” — **H7836 shachar** — pe ntem, pe nsi ano

Nea øhwehwe ade pa no nya adom (Mmebusem 11:27)

“adwene” — **H3336 yetser** — adwene, nsusuwii

obiara a wo adwene si ne so wo mu no (Yesaia 26:3)

“tenaa” — **H5564 samak** — an twere ho, se obi mmen n'ani, na wowa no

wobekora no wo asomdwoe pa mu, obi a n'adwene si wo so (Yesaia 26:3)

(Me nnwene ho a m'ankasa ho — charuts (H2742, diligent) kyere nsi. Ekyere nso adaduanan see adwinnade a ano ye nnam, sika kɔkɔ pa, ne gyinaesi — gyinaesi bon no, Joel 3:14. Onipa a ɔsi pi no ahode ye ade a esom bo: saa asemfua no ankasa ye sika kɔkɔ.)

I. YEDE MMØDEN NYINAA — NKONNWA TIRE HO ASEM

A. 2 Petro 1:5 Esiane saa enti, mommo mmøden mfa nneyee a øho tee nka mo gyidie ho; na momfa nimdee nka nneyee a øho tee ho; **[G703 arete ■] [G4710 spoude ■]**

FA ØBREBOØ NYINAA → FA SUBAN PA KA WO GYIDIE HO.

II. ONYE ADWUMAYEFOØ NE ONIØFO

A. Mmebusem 12:24 Nsa a eye adwuma no bedi tumi, nanso akwadworɔ wie nkoasom mu.

[H2742 charuts ■]

NSA A EYE ADWUMA NO BEDI TUMI, NANSO AKWADWORØ WIE NKOASOM MU.

B. Mmebusem 15:19 Nkasee ama onihawfo kwan asi, nanso teneneefo kwan ye tempøn. **[H6102 atsel ■]**

ANIHAWFOØ KWAN YE SE NSØØ BAN; NANSO TENENEFOØ KWAN YE TOMAM.

C. Mmebusem 18:9 Dee ototo n'adwuma ase no nuabarima ne dee ɔye ɔseefo.

ONE A ØYE ONIHAWFOØ WØ N'ADWUMA MU YE ONUA MA ØSEFOØ KESE.

D. Mmebusem 19:24 Økwadwofo nsa ka ayowaa mu na øremma so mpo nkɔ n'ano!

ØKWADWOFOØ NSA KA AYOWAA MU → NA ØREMMA SO MPO NKØ N'ANO!

E. Mmebusem 21:25 Dee økwadwofo køn dɔ no beye owuo ama no, øfiri se ne nsa mpe adwumaye. (26)
Øda mu nyinaa øpere se øbenya bebre, nanso øteneneeni dee, øma a ønnodo ho.

N'NSA KYI ADWUMAYE → ONYINYAFO PEE KUM NO.

F. Mmēbusem 24:30 Menante faa onihafɔɔ afuo ho twaa mu wɔ deɛ ɔnni adwene bobefuo nso ho; (31) nkaseɛ afu wɔ baabiara, wira afu akata asase no so, na aboɔ afasuo no nso abubu. (32) Mede m'adwene kɔɔ deɛ mehunuie no so na mesuaa biribi firii mu: (33) nna kakra, nkoto kakra, nsa a woabobo de rehome kakra (34) bema ohia aba wo so se ɔkwanmukafoɔ na nneema ho nna beba wo so se obi a ɔkura akodeɛ. Na ohia beɔ akyere wo se ɔkwanmukafoɔ; ahokyere beɔa wo se ɔkorɔmfoɔ.

AKWADWORFO AFUO → NNAM AFUW AGYE MU NYINAA + ABOTAN FASU NO ABU AGU → OHIA NE OZE.

G. Ɔsenkafoɔ 10:18 Se obi ye akwadwoɔ a, ne mpunan ye mmere; se ne nsa nka hwee a, ne fie nwunu. **[H6103 atslah ■]**

ANIHAW PII → ODAN NO BU; NSA HO ANIHAW → EFIE NO FAM TƆ.

H. Mmēbusem 19:15 Akwadwoɔ de nnahɔɔ ba, na ekɔm de ɔkwadwofoɔ.

AKWADWOSI → NNA A EMU DO; OBRAGUFOO KRA BEHUNU KƆM.

I. Mmēbusem 6:6 Ɔkwadwofoɔ, kɔ atetea nkyen; hwe n'akwan, na hunu nyansa! (7) Ɔnni ɔsahene, ɔnni ɔhwefoɔ anaa sodifoɔ bi (8) nanso, ɔde aduane sie wɔ ahuhuro eberɛ mu ɔboaboa nnuane ano wɔ twabere. (9) Wo, ɔkwadwofoɔ, wobeda akɔsi da ben? Wɔbenyane eberɛ ben? (10) Nna kakra, nkoto kakra, nsa a woabobo de rehome kakra (11) ebema ohia aba wo so se ɔkwanmukafoɔ na ahokyere ato ahye wo so se deɛ ɔkura tuo.

KƆ ANTWE NKYEN → HWEHWE NE NNEYEE MU, NA HU NYANSA.

(Me nsusuwii — Mmēbusem 24 ne Mmēbusem 6 de nsem koro no ara ka bio: nna kakraabi, nkoto kakraabi, nsa a woabobo mu kakraabi de ako nna mu. Wɔaka nsem no mprenu, enti kɔkɔbo no ye nokware.)

J. Mmēbusem 26:13 Ɔkwadwofoɔ ka se, “Gyata wɔ ekwan no mu, gyata nenam mmɔntene no so!” (14) Sedee epono di akɔneaba wɔ ne mpontere so no, saa ara na ɔkwadwofoɔ twa ne ho wɔ ne mpa so. (15) Ɔkwadwofoɔ de ne nsa si aduane mu, na eye no aniha se ɔbeyi ako n'ano. (16) Ɔkwadwofoɔ ye onyansafoɔ wɔ ɔno ankasa ani so sene nnipa baason a wɔdwene asem ho na wɔabua.

ONYINDƆFO KA SE, GYATA WƆ ƆKWAN NO SO → ONI OWO NYANSA WƆ N'ANKASA ANIABƆ MU SEN MMARIMA BAƆ.

K. Mmēbusem 12:27 Onihafɔɔ ntoto ne hanam, nanso nsiyefoɔ ahonyadeɛ som bo ma wɔn.

ONITEFO ONIPA AGYAPADE = ESOM BO.

L. Mmēbusem 13:4 Onihafɔɔ pere hwehwe nanso ɔnnya hwee, na deɛ ɔye adwuma no nya deɛ ɔpe biara.

ANIHAWFO PE ADE, NANSO ƆNNYA HWEE; NANSO NSIYEFO KRA BEDƆ.

M. Mmēbusem 21:5 Nsiyefoɔ nhyehyeeɛ de mfasoɔ ba sedee ntempe kɔwie ohia no.

NSIYEFOƆ NHYEHYEEɛ → MFASOƆ; NTEMPE → OHIA.

(M'ankasa m'adwene — hye saa asemfua yi nsow: nhyehyee pa niahw ne NSUSUW. Nsiye wɔ adwene mu ansa na aba nsa mu. Adesua no san ba saa asem yi so wɔ adwene no mu nyoye no mu.)

N. Mmēbusem 11:27 Dee ɔhwehwe papa akyiri ekwan no nya aniso, na deɛ ɔhwehwe bɔne no, bɔne ba ne so. **[H7836 shachar ■]**

ƆHWEHWE PAPA → NYA ANISƆ.

III. ƆMA WƆN A WƆHWEHWE NO NSIWNWIISI AKATUA

A. Hebrifoɔ 11:6 Obiara a ɔnni gyidie rentumi nso Onyankopɔn ani. Eɛ se obiara a ɔba Onyankopɔn nkyen no nya gyidie se Onyankopɔn te ase na ɔdom wɔn a wɔhwehwe no. **[G1567 ekzeteo ■]**

ƆYE NEA ƆKATUA WƆN A WƆHWEHWE NO NSI ANO KA.

B. Asomafɔɔ 18:24 Saa eberɛ no ara mu, Yudani bi a wɔfre no Apolo a wɔwoo no wɔ Aleksandria no kɔɔ Efeso. Ɔye obi a na n'ano ate na ɔnim Atweresem no yie. **[G2204 zeo ■]** (25) Esiane se na wɔnam Awurade ekwan so akyerekyerɛ no enti, na ɔde nnam kasa, kyerekyerɛ nokwasem a efa Yesu ho no. Nanso na Yohane asubɔ no nko ara na ɔnim.

ƆWƆ AHOƆDEN WƆ KYEREWSEM MU + ƆYE ƆHYEW WƆ HONHOM MU → ƆDE NSIYE KYEREKYEREE AWURADE NSEM.

IV. MMÔ MMÔDEN, SEDEE WŌBEHU MO SE MOWŌ ASOMDWOEE MU

A. 2 Petro 3:14 Enti, anuanom, mogu so retwen da no yi, mommō mmōden se mobeye kronn a mfomsoo biara nni mo ho wō Onyankopōn anim na mo ne no atena wō asomdwoee mu.

YE NSIISI → WŌBEHU NO SE ŌWŌ ASOMDWOEE MU, Ō HO NNI DEM, NA WŌNNI NE HO FŌ.

(M'ankasa m'adwene—se mohu se mohwehwe nneema a ete saa: mohwehwe nneema ben? Nkyekyemu a edi eyi anim no kyere nea eye.)

B. 2 Petro 3:10 Na Awurade da no beba se owifoō. E da no, ɔsoro bebobom na ayera na ewiem nneema behye na asɛe na asase ne so nneema nyinaa nso be da adi. (11) Se saa ekwan yi so na wōbefa asɛe adee nyinaa a, na edeen bra na esɛ se wobō? Esɛ se mo bra ye kronkron na mode mo ho ma Onyankopōn. (12) Monhwe saa da no kwan na monye mo nneema pɛpɛpɛ; saa da a Onyankopōn beto ɔsoro mu ogya na ewiem nneema anane na ayera wō ogyaframa mu no.

HWEHWE KWAN + PE SE ONYANKOPŌN DA NO BA NTEM → EDEN NNIPA A ESE SE MOYE

C. Hebrifoō 6:11 Dee yerehwehwe ne se mo mu biara beboa no mmōdemmo so de akɔsi awieeɛ sedee ebeye a mo nsa beka adee a mo ani da so no. **[G3576 nothros ■]** (12) Yempe se moye aniha. Na mmom, yɛpɛ se yehunu mo se agyidifoō a mowō boasetō na mo nsa aka bō a Onyankopōn ahye mo no.

YEDA NSI PEPPEE NO ADI KOSI AWIEIE → MOMMMMYE ANIHAFO, NA MMOM MONYE WŌN A WŌDI NYEHYEE NO NNI SO NKYEREFO.

D. Hebrifoō 12:15 Monhwe yie na mo mu bi annane n'akyi ankyere Onyankopōn adom no. Monhwe yie na mo mu bi anye se afifidee a eye nwono a enyini ma ne bɔnwoma no ha afororō.

MONHWE YIYE → NA OBIARA ANTWA NE HO MFIRI ONYANKOPŌN ADOM HO.

E. 2 Petro 1:10 Enti, me nuanom adɔfoō, monyere mo ho wō dwuma no die mu, na enni mo ho adanseɛ ampa ara se Onyankopōn afre mo, ayi mo atena hō afebō. Se moye saa a, morensunti na morempa aba nso. **[G4710 spoude ■]**

MOMMOA MO HO YIE MA MOFRÉ NE MO NYEHYEE NO NYINSEN → MORENHWE DA.

(M'adwene ankasa — se woye saa nneema yi a: nneema ben? Nneema a wɔde ka wo gyidie ho. Enti afei adesua no dane kɔ deɛ edi ekan a wɔde ka ho no so: fa suban pa ka wo gyidie ho.)

V. FA PAPAYE KA WO GYIDIE HO

A. 2 Petro 1:3 Onyankopōn nam ne tumi so ama mo biribiara a eho hia ma asetena pa ne nyamesu. Nimdee a yewō wō deɛ ɔfiri n'animuonyam ne nnepa mu free yen no na ama yen saa tumi yi.

[G703 arete ■] [G1391 doxa ■]

ONYANKOPŌN NAM NE TUMI SO AMA BIRIBIARA → ɔFIRI N'ANIMUONYAM NE NNEPA MU FREE YEN.

B. 1 Petro 2:9 Na mo dee, moye nnipa a wɔayi mo, se ɔhene asɔfoō, ɔman kronkron, Onyankopōn ankasa nkurɔfoō a wɔayi mo se monka n'anwanwadwuma no ho asem. Ōno na ɔfree mo firi sum mu baa n'ankasa hann nwanwaso no mu. **[G703 arete ■]**

AWO A WŌAYI WO + ASɔFOKUW ADEHYE + ɔMAN KRONKRON + NKURɔFO A WŌYE AGYAPADE SORONKO → KA NE NKAMFO NO PAE MU.

(Me ho adwene — nkamfo a ewō ha ye arete (G703, virtue), asemfua a eye pɛ ara se virtue no. Wɔn a Onyankopōn afre wɔn no da nea ɔfree wɔn fii sum mu baa ne hann a eye nwonwa no mu no ho arete no adi.)

C. Filipifoō 4:8 Anuanom, asem a mede rewie ne se, dee eye nokore, dee ewō animuonyam, dee etene, dee eho tee, dee ewō ɔdɔ, dee ewō din pa, se ɔbra pa bi wō hō a, se ayeyie bi wō hō a, saa nneema yi ho na monnwene. **[G703 arete ■]**

SE PAPA BI WŌ HŌ → MUDWIN NO HO.

D. Filipifoō 4:6 Mommma biribiara nha mo. Daa, mo nkotosɛ ne aseda mpaesbō nyinaa mu no, momma mo adesre nnuru Onyankopōn anim. (7) Na Onyankopōn asomdwoee a etra adee nyinaa so no behwe mo akoma ne mo adwene so wō Kristo Yesu mu.

NNI DADWEN HO → ONYANKOPŌN ASOMDWOEE BEHWE MO KOMA NE MO ADWENE SO.

VI. MA WŊNSAKRA WO DENAM W'ADWENE NTINSO A EYE FOFORO SO

A. Romafoɔ 12:1 Eno enti, anuanom, esiane Onyankopɔn ahummɔborɔ enti, mehye mo sɛ momfa mo onipadua mmɔ afɔdeɛ a eye kronkron na ɛsɔ Onyankopɔn ani. Yei ne nokwasem a ɛsɛ sɛ mosɔ mu.

[G342 anakainosis ■] (2) Monnye mo ho sɛ ewiasefɔɔ wɔ mo abrabɔ mu, na mmom, momma Onyankopɔn nsakra mo adwene wɔ mo mu, na moanya adwene foforɔ, na enam so ama moahunu Onyankopɔn apɛdeɛ, deɛ eye, deɛ ɛsɔ n'ani ne deɛ ewie pɛye.

MMFA MO HO NHYE WIASE YI → MA WĒN NSAKRA MO Wɔ MO ADWENE FOɔ MU → Sɔ ONYANKOPɔN APEDEɛ A EYE, NA ɛSɔ ANI, NA EYE PIPIRIM NO HWE.

(Me ho adwene — wɔde nipadua no ama, nanso wɔnam adwene no nsakraɛ so sakra onipa. Eha ye adwumaden dane ko mu: enye nsa ho adwuma nko ara, na mmom nsiyefɔɔ no adwene.)

B. 2 Korintofoɔ 10:3 Eye nokore sɛ, yete ewiasɛ, nanso yenynyina wiasesem so wɔ yen ko mu. (4) Akodeɛ a yede ko no mfiri ewiasɛ. Eye Onyankopɔn akodeɛ a ano ye den a yɛbetumi de asɛe atamfoɔ mpampim a wɔabobɔ. Yesɛe akyinnyehunu. (5) Yesɛe akwansideɛ biara a etia Onyankopɔn ho nimdeɛ no. Yeto adwene biara nnareka ma wɔtie Kristo.

AMANEBUFOɔ A YEBɔ HWE FAM → ADWENE NYINAA A YEFA KO NKONNAA MU MA KRISTO Sɛ ɔNTIE.

C. 1 Korintofoɔ 2:16 Atwerɛsem no ka sɛ, “Hwan na ɔnim Awurade adwene? Hwan na ɔbetumi atu no fo?” Nanso, yen deɛ, yewɔ Kristo adwene no bi. **[G3563 nous ■]**

YEN DEɛ, YEWɔ KRISTO ADWENE NO BI.

D. Filipifoɔ 2:5 Momma mo abrabɔ nyinaa nye sɛ Yesu Kristo deɛ no bi. (6) ɔno na ɔwɔ Onyankopɔn tebea mu deɛ, nanso wanhye ne ho sɛ ɔne Onyankopɔn beye pɛ. (7) ɔdanee ne tumi kesee ne n'animuonyam too nkyen. Mmom, ɔfirii ne pɛ mu faa akɔa tebea de too ne ho so, baɛɛ sɛ onipa beyee n'adeɛ sɛ onipa. (8) ɔbreɛ ne ho ase, yee ɔsetie, de koduruu owuo mu, asennua ho owuo mu mpo.

MMA ADWENE YI TENA WO MU, EDE A EWɔ KRISTO YESU MU NO → ɔBREE NE HO ASE + ɔYEɛ OSETIE KOSII OWUO MU.

(M'adwene ankasa — Korintofoɔ kyere sɛ yen Wɔ Kristo adwene; Filipifoɔ kyere sɛ MA saa adwene no NTRA wo mu. Dee yewɔ no, ɛsɛ sɛ yema etra yen mu.)

E. Romafoɔ 8:6 Wɔn a wɔwɔ ɔhonam mmereye adwene no bewu. Wɔn nso a wɔnam Honhom mu no benya nkwa ne asomdwoee. (7) Adwene a ɛdwene honam mu no tan Onyankopɔn, ɛfiri sɛ, ɛmmre ne ho ase mma Onyankopɔn mmara; na mpo ɛrentumi. (8) Wɔn a wɔdwene honam mu no rentumi nso Onyankopɔn ani. (9) Sɛ Onyankopɔn Honhom te mo mu a, enye honam mmereye na edi mo so. Na sɛ obi nni Kristo Honhom a, ɔnye Kristo dea.

HONAM MU ADWENE = OWU; HONHOM MU ADWENE = NKWA NE ASOMDWOEE.

F. Yesaia 26:3 Obiara a ɔde ne ho to wo so no wobɛkora ne so asomdwoee mu, ɛfiri sɛ ɔde ne ho ato wo so. **[H5564 samak ■] [H3336 yetser ■]**

ADWENE A ESI PI Wɔ WO MU → WOBɛHWE NE SO ASOMDWOE PA MU.

G. Efesofoɔ 4:23 Momma Honhom no nye mo akoma ne mo adwene foforɔ (24) na montena ase wɔ suban foforɔ a wɔbɔɔ no Onyankopɔn sɛso wɔ teneneeye ne kronkronye mu.

MA WĒN AYE WO FOFORO Wɔ WO ADWENE MU HONHOM MU → HYE ONIPA FOFORO NO.

H. 2 Timoteo 1:7 ɛfiri sɛ, Honhom a Onyankopɔn de maa yen no mma yenyɛ ahufɔɔ; na mmom, Honhom no ma yen tumi, ɔɔ ne ahohyesɔɔ. **[G4995 sophronismos ■]**

ENYE AHUFOɔ HONHOM → TUMI + ɔɔɔ + ADWENE A EHYIA PĀ.

I. Filipifoɔ 4:13 Ahɔɔden a Kristo de ma me no enti, metumi gyina tebea biara ano.

AHOɔDEN A KRISTO DE MA ME NO ENTİ, METUMI GYINA TEBEA BIARA ANO.

J. 1 Petro 1:13 Enti, monsi mo adwene pi na monni mo ho so. Monnyina yie ma momma mo ani nna nhyira a wɔde bema mo wɔ Yesu Kristo ba a ɔbeba no mu no so.

MOMMɔ MO ADWENE HO BAN → MONNI ANIDASO KɔSI AWIEɛ.

K. Filipifoɔ 4:8 Anuanom, asem a mede rewie ne se, deɛ eyɛ nokore, deɛ ewɔ animuonyam, deɛ etene, deɛ eho tee, deɛ ewɔ ɔɔ, deɛ ewɔ din pa, se ɔbra pa bi wɔ ho a, se ayeyie bi wɔ ho a, saa nneema yi ho na monnwene.

NEA EYE NOKWARE + NEA EFATA + NEA ETESO + NEA EHO TE + NEA EYE FE + NEA WƆKAMFO HO → MO NNWEN EYINOM HO.

(Me nsusuwii ankasa — adesua no san kɔ faako a efii ase: se wɔde mmɔdenbɔ nyinaa beyɛ adwuma. Mmɔdenbɔ nye nsa nnwuma nkutuu. Eyɛ adwuma wɔ mu, kosi se wobesakra adwene, na wɔde no aba nkoasom mu ama Kristo asem tie, na wɔamma no atwen no wɔ asomdwoe a eyɛ pɛ mu.)

SEDE

2 Petro 1:10 Enti, me nuanom adɔfoɔ, monyere mo ho wɔ dwuma no die mu, na enni mo ho adanseɛ ampa ara se Onyankopɔn afre mo, ayi mo atena ho afeɔɔ. Se moye saa a, morensunti na morempa aba nso.

AYI MO ATENA HO AFEBOɔ. SE MOYE SAA A, MORENSUNTI NA MOREMPA ABA NSO.

2 Petro 1:11 Se mofa saa ekwan yi so a, wɔbɛma mo akɔ yen Awurade ne yen Agyenkwa Yesu Kristo Ahennie a etoɔ ntwɔ da no mu.

ƆBOBRA A WɔDE BEMA WO KESIE MU → AKɔHYIA AHENNI A ETO NTWA DA NO.

(M'ankasa nsusuwii — nea edi kan yi ne nhwehwɛmu no nyinaa wɔ ahome baako mu. Efi mmɔdenbɔ nyinaa a wɔde ma no ase, na ekɔ so ma wɔaboa wo aba mu abundant. Ntam no, wɔde mmɔdenbɔ toto akwadwofoɔ ho. Wohu wɔ Onyankopɔn hwehwe mu, ne ne da a wɔhwehwe mu. Afei edan kɔ mu — wɔde papaye ka gyidie ho, wɔsakra adwene, wɔde adwene biara kɔ Kristo nkyen nnommum mu — kosi se ɔbarima no gyina Onyankopɔn so wɔ asomdwoe a edi mu, na ɔrenhwe da.)

NSOHWɛ NSEMMISA

1. 2 Petro 1:5 — Esiane saa enti, mommɔ mmɔden mfa nneyɛɛ a eho tee nka mo gyidie ho:

- a) nimdeɛ
- b) papa ye
- c) abotare

2. Nsenkyerɛnne 12:24 — Nsa a eyɛ adwuma no bɛdi:

- a) bɛdi tumi
- b) ye obi a wɔhyɛ no tow
- c) beyɛ srade

3. Hebrewfoɔ 11:6 — Ɔdom wɔn a:

- a) se ɔwɔ ho na gye di
- b) bra Onyankopɔn nkyen
- ɔyere ne ho hwehwe no

4. 2 Petro 3:14 — Mommɔ mmɔden se mobeyɛ kronn wɔ Onyankopɔn anim:

- a) wɔ asomdwoeɛ mu, a mfomsoɔ biara nni ho na eho nni asem
- b) wɔ suban kronkron ne ɔsom nyamesom nyinaa mu
- (c) wɔ nnyegyee keseɛ bi mu

5. Romafoɔ 12:2 — Momma Onyankopɔn nsakra mo adwene:

- a) Onyankopɔn mmɔborɔhunuu
- b) mo som a efata
- c) adwene a wɔsakra

6. Romawma 8:6 — Se obi wɔ ɔhonam mmerɛyɛ adwene no ne:

- a) nkwa ne asomdwoe
- (b) owuo

c) asomdwoe a ediso

7. Yesaia 26:3 — Wobɛkora ne so asomdwoeɛ mu, deɛ ne ho a ɔde to wo so:

- a) ɔde ne ho ato wo so
- b) mmerɛw so
- c) bɔɔ n'asen mu

MMUANO: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c, 6-b, 7-a

ÐEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOÐ SO KÖ

→ SENE ADESUA NO DE NNEEMA BI KA HO: SUBAN PA HO NA WÐDE NIMDEE KA HO, NA NIMDEE HO NA WÐDE AHOHYESO KA HO (2 PETRO 1:5-7). EYI NE ANAMMŊN A EDI HŊ WŊ NKŊNSŊNKŊNSŊN NO MU, ATRAPOE NO NYINAA A WÐDE MMŊDENBŊ YE.

SENEA EYI DU AWIEI: WŊN A WŊYE NSI NO DI WŊN A WŊNAM GYIDI NE ABOTARE SO DI BŊHYE NO ADE SE AGYAPADE NO AKYI (HEBRIFOŊ 6:12). NSI NE GYIDI NE ABOTARE NAM MMŊHO, KŊSI AWIEI MPO.

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: CHARUTS (H2742, NSI) YE ASEMFUA A EKYERE NSI. EYE ASEMFUA A EKYERE SIKAKŊKŊ PA NE OBON A WŊSI MU GYINAESI NSO — ONIPA A ɔYE NSI NO YE OBI A WASI GYINAESI, NA N'AHODE YE ADE A ESOM BO.

SENEA EYI FA WO HO: ADWENE MU NSAKRAEE (ROMAFO 12:2) YE MMŊDENBŊ ADWUMA A EKŊ MU. FA ADWENE BIARA YE NNEDUAFO MA EYE OSETIE MA KRISTO (2 KORINTOFO 10:5), NA WŊNHWE WO SO WŊ ASOMDWOE PA MU (YESAIA 26:3).

NEA EYI KYERE WŊ DAA NKWA MU: MONYE MMŊDENBŊ, NA MORENHWE DA. WŊBEMA MO KWAN MU ADA MO ABREWA AKWAN PA MU AKŊ DAAPEM AHENNI MU (2 PETRO 1:10-11).

DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WŊAGYE WO NKWA?

Hwe Bible study a yede asem — "Den na Eɛ Mereyɛ Anasɛ Menyɛ na Wɔagye Mɛ Nkwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).